

Skupština Kantona Sarajevo

Admela Hodžić, samostalna zastupnica u
Skupštini Kantona Sarajevo

KANTON SARAJEVO

VLADA KANTONA SARAJEVO

Z A S T U P N I Č K A I N C I J A T I V A

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12-drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) podnosim incijativu Vladi Kantona Sarajevo da se djeca i omladina u osnovnim i srednjim školama KS uključe u „program edukacije i obuke djece i omladine o opasnostima koje prouzrokuje vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje i streljaštvu kao modernoj sportskoj disciplini“ i da se za izradu i dostavljanje prikladno osmišljenih preventivno-edukativnih programa od strane stručnih lica zaduže streljački klubovi koji imaju certificirane instruktore od strane Policijske akademije FBiH i Centara za obuku kadrova Mostar a koji su registrovani u KS.

OBRAZLOŽENJE

Nedavna tragična dešavanja i obračuni vatrenim oružjem, koji su nažalost za ishod imali stradanje mladih ljudi, pred nas postavljaju pitanje šta činimo i šta možemo učiniti kako bi smanjili ili eliminisali ovakve pojave sa ulica glavnog grada Bosne i Hercegovine.

I nakon 27 godina od okončanja sukoba, stravični su podaci MUP-a kakvo oružje se zapljenjuje od građana KS. Naime, u posljednjim akcijama u cilju rješavanja ubistava zapljenjen je arsenal vojnog automatskog oružja, ručnih bombi, protiv-oklopnih raketnih bacača, eksploziva i drugih ubojnih sredstava. Ovakvi podaci pune novinske članke kao “vijest dana“ i sve završava na tome. Gradske ulice ostaju bojno polje a mi brojimo žrtve.

Stalna politička previranja, ekonomski kriza, nezaposlenost, slaba bezbjedonosna situacija, porast kriminala doprinjeli su da građani Bosne i Hercegovine u svom posjedu imaju veliki broj legalnog i nelegalnog oružja. U pripremi ove inicijative došla sam do stravičnih podataka koje su prikupljene od strane relevantnih međunarodnih organizacija u proteklom periodu i ovim putem Vam želimo prezentovati „mali“ dio istih:

- U Bosni i Hercegovini je nakon sukoba u nelegalnom posjedu kod građana ostalo oko 750 000 komada raznog oružja.
- Od ukupnog broja zapljenjenog naoružanja u BiH u KS su zapljenili samo cca 6,5%.
- U ukupnom broju krivičnih dijela vezanih za zlopotrebu vatrenog oružja u KS u 98,5 % slučajeva korišteno je nelegalno oružje.
- U ukupnom broju ubistava u KS kao sredstvo izvršenja vatreno oružje je korišteno u 58,3% slučajeva.

- Od ukupnog broja ubistava 88,2% se počini na javnim mjestima, ugostiteljskim objektima i slično, gdje je rizik za stradanje „nevinih“ građana izrazito veliki.
- Od ukupnog broja stradalih od zloupotrebe vatrene oružja skoro 50% su lica u dobi od 19 do 35 godina

Nažalost, u svim analizama relevantnih organizacija, KS se navodi kao najkritičnija tačka. U vremenu kada nam mladi odlaze zbog kvalitetnijeg obrazovanja, potrage za zaposlenjem pa i iz razloga osjećanja nesigurnosti pitamo se šta sistem može učiniti da djecu i omladinu zaštiti od gore pomenutih opasnosti koje im svakodnevno prijete?

Sa najvišeg državnog nivoa godinama nam se nude razne analize, strategije, planovi za čiju provedbu se isključivo traže sredstva od stranih donatora, što po sebi govori o neozbilnosti pristupa u rješavanju i preveniraju ovako delikatne opasnost.

Pravosudni sistem blagim kaznama više „motiviše“ mlade ljude da se upuste u „avanture“ sa vatrenim oružjem nego što izricanjem adekvatnih kaznenih mjera preventivno djeluje.

Jedini koji se „stvarno“ i aktivno suprostavljaju ovom vidu kriminala su pripadnici MUP KS. Pored dugogodišnjih problema koji se odnose na nedostatak kadrova, materijalno tehničke opremljenosti i sl, Policija KS čini napore u eliminisanju nelegalnog vatrene oružja sa ulica. Nažalost u proteklom periodu bili smo svjedoci da su i policajci bili žrtve ali i izvršiocu krivičnih dijela u kojima se koristilo vatreno oružje.

U pripremi ove inicijative, a u cilju iznalaženja rješenja ove problematike kontaktirano je više organizacija ali uslijed nedostatka policijskih službenika i za redovne aktivnosti, najbolja rješenja su ponuđena od strane sportskih streljačkih klubova. Smatram da pored rada nadležnih institucija na rješavanju problema rane prevencije i edukacije nesavjesnom upotrebom oružja mogu dati veliki doprinos u educiranju djece i omladine o opasnostima koje nosi vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje istim.

Susret djece sa „oružjem“ je najčešće tokom igre igrica i tu stvaraju percepciju kako je oružje „igracka“ što je vrlo opasno. U slučajevima kad dođu u dodir sa pravim oružjem nemaju predstavu kakve opasnosti i posljedice proizilaze iz toga.

Podsjećanja radi prilikom pripremanja za ovu inicijativu pronašla sam podatke da u naprednim zemljama ovaj problem rješavaju edukacijom i obukama u rukovanju oružjem i streljačkim disciplinama te kroz taj proces vrše edukaciju i podižu svijest djece o opasnostima koje nosi nestručno i neovlašteno rukovanje oružjem.

Pojedini klubovi su realizirali ovakve programe u osnovnim i srednjim školama, te smatram da bi se masovnijom i aktivnijom akcijom mogao zaštititi veći broj djece i omladine od ove opasnosti. „**Ako već ne možemo skloniti oružje sa ulica, možemo pokušati skloniti i zaštititi djecu od oružja**“.

Značajne rezultate do sada realiziranih projekata važno je napomenuti kako su škole skijanja i plivanja, kao prve u regionu, postale zvanični dio nastavnog plana i programa osnovnih škola KS, a time je za našu djecu bez obzira na socijalni status omogućena jednaka obuka te bi

uvjerenja sam i ovaj vid sticanja znanja i vještina doprinio ne samo preventivnoj edukaciji već i predispozicije za razvijanjem jedne sportske discipline modernih Olimpijskih igara.

Streljaštvo je standardni sport u programu modernih Olimpijskih igara. ISSF (Svjetska sportska streljačka federacija) danas broji preko 160 zemalja članica i spada u najraširenije sportove.

Specifičnost streljaštva je vezana za činjenicu da se svaki takmičar individualno razlikuje od ostalih takmičara. U streljaštvu je u tom kontekstu izražena sportska borba s vlastitim granicama. Dakle ono što takmičaru stoji na putu do savršene izvedbe i najboljeg mogućeg rezultata nije drugi takmičar nego limiti tehnike i psihologije samog strijelca. Upravo zato se streljaštvo može ocijeniti kao sport u kojem je psihologija s rezultatom vezana snažnije nego u bilo kojem drugom sportu te bi ovom slučaju dalo i određeni doprinos u procjeni i otkrivanju ranih društveno neprihvatljivih ponašanja koje bi se u ranoj fazi i na vrijeme mogle stučnim nadzorom i prevenirati, čime bi smo imali višestruku korist. Svjedoci smo da djeca nasilonost iz društvenih igrica prenose u školske klupe zbog čega danas imamo sve izražajnije vršnjačko nasilje a posljnice su katastrofalne.

Sigurna sam da bi smo na ovaj način oružje iz agresivnih društvenih igrica pretvorili u "loptu za takmičenje za najvažniju sporednu stvar na Svetu" i u velikoj mjeri promijenili percepciju razvili svijest kod djece i omladine i o opasnostima zbog neznanja i o benefitima ali samo u svijetu sporta koje mogu dobiti korištenjem oružja.

Sarajevo, 22.02.2022.godine

SAMOSTALNA ZASTUPNICA
